

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA (FAL) PUOTLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 10 (KGWEDITHARO 1)

KGWEDITHARO 1	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10 LE 11
PPKT	1. Go reetsa le go bua 2. Go buisa le go lebelela 3. Go kwala le go tthagisa 4. Dipopego tsa puo le Melawana									
DIKGOPOLO DIKGONO LE BOLENG	Poeletso ya tiro ya Mophato 09	1. Go reeletsa tshedimosetso Go itsise morutwana ka wena go dirisawa tshedimosetso e e neetsweng	1. Go baakanyetsa barutwana tekatlhaloganyo ya theetso Go reeletsa mogopolo Neela mogopolo mo phaposing yotlhe (ka sethangwa sa dikwalo)	1. Tiro 1: Tekatlhaloganyo ya theetso Dipuisano tsa ditlhophha ka ga ditlhagwa pono jaaka dikhathunu	1. Tlhalosa le go tshegets a maikutlo a gago/mogopolo mo athikeleng ya makasine kgotsa lokwalodikgang	1. Dipuisano tsa setlhophha ka ditlhagwapono jaaka dikhathunu, puo e e senolang maikutlo	1. Go rutiwa ga diponagalo tsa go bua go go ipaakanyeditsweng	1. Reetsa pina/mafoko a pina Dipuisano	1. Go ipaakanyetsa puisotsogodimo	1. Go buisetsa go itumedisa le go felelets a taekeramo kgotsa lethomeso la sethangwa se se tlhophilweng
	Tekanyetso ya teko ya motheo ka balekane Pusano ka Teko ya motheo	2. Puiso e e tseneletseng: Go ruta ditogamaano tsa go buisa tekatlhaloganyo sethangwa sa tshedimosetso Dikwalo: Go itsise barutwana diponagalo tsa mefutakwalo e e farologaneng Tlotlofoko: mareo a setegeniki a a amanang le ditlhagwa tse di buisiwang	2. Tshobokanyo e e bonolo (sk, dirisa sethangwa se se dirisitsweng go ruta ditogamaano tsa go buisa mo bekeng 2) Dikwalo: Itsise dikwalo tse di tlhaotsweng Buisanang ka letlharekapeso/setlhogo/lemorago la mokwadi wa leboko kgotsa mokwadi/bonela ditiragalo kwa pele Tlotlofoko: Mareo a setegeniki a a amanang le ditlhagwa tse di buisiwang	2. Tekatlhaloganyo ya puiso Go aga tlotlofoko Thuto ya dikwalo: Terama/padi/kgangkhutshwe/poko Sekaseka poloto, badiragatsi/banelwa, morero, maitshetlego, puo ya botshwantshi Dipotso le dikarabo	2. Puiso e e tseneletseng: Go buisa tekatlhaloganyo Totisa maikaelelo le maikutlo a mokwadi Tlotlofoko E e amanang le sethangwa se se buisiwang Thuto ya dikwalo: Terama/padi/kgangkhutshwe/poko Sekaseka poloto, badiragatsi/banelwa, morero, maitshetlego, puo ya botshwantshi Dipotso le dikarabo	2. Puiso e e tseneletseng. Go ruta ditlhagwapono; papatso Thuto ya dikwalo: Terama/padi/kgangkhutshwe/poko Sekaseka poloto, badiragatsi/banelwa, morero, maitshetlego, puo ya botshwantshi Dipotso le dikarabo	2. Puiso e e tseneletseng Sethangwapono, sk kerafo, sethalo, senepe, khathunu, jj Thuto ya dikwalo: Terama/ padi/kgangkhutshwe/poko Sekaseka poloto, badiragatsi/banelwa, morero, maitshetlego, puo ya botshwantshi Dipotso le dikarabo	2. Puiso e e tseneletseng Go ruta dikgono tsa go kwala tshobokanyo Thuto ya dikwalo: Terama/padi/kgangkhutshwe/poko Sekaseka poloto, badiragatsi/banelwa, morero, maitshetlego, puo ya botshwantshi Dipotso le dikarabo	2. Puiso e e tseneletseng: Poeletso ya ditogamaano tsa go buisa tekatlhaloganyo Thuto ya dikwalo: Terama/padi/kgangkhutshwe/poko Sekaseka poloto, badiragatsi/banelwa, morero, maitshetlego, puo ya botshwantshi Dipotso le dikarabo	2. Thuto ya dikwalo: Terama/padi/kgangkhutshwe /poko Sekaseka poloto, badiragatsi/banelwa, morero, maitshetlego, puo ya botshwantshi Dipotso le dikarabo
	Kitsiso ya barutwana mo phaposing Dipuisano ka diponagalo tsa ditlhagwa tsa dikwalo/diathike le tsa makwalodikgan g kgotsa dimakasine	3. Go bopa polelo. Go ruta mefuta e e farologaneng ya dipolelo. (Leba PPKT)	3. Go kwala temana ya tlhaloso Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (Leba PPKT)	3. Go ruta kagego ya lekwalo la botsalano le go kwala lekwalo. Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boelets a, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tthagisa	3. Go ruta kagego ya mmuisano le kwala mmuisano o ikaegileng ka go neela le go tshegets a mogopolo. Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boelets a, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tthagisa	3. Tiro 2 Sethangwa se seleele sa Tirisano	3. Go kwala tlhamo ya tlhaloso Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boelets a, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tthagisa	3. Tsewetso ya go kwala tlhamo ya tlhaloso (go tselegany a, go thotlha diphoso le go tthagisa)	3. Go ruta diponagalo tsa go kwala bukatsatsi le go kwala bukatsatsi Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boelets a, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tthagisa	3. Go thama papatso Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boelets a, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tthagisa
		4. Dikarolopuo (Maina, maemedi, matlhalosi, matlhaodi le matlama)	4. Pakajaanong Tsweledi, Kagego ya matlhaodi le matlhalosi	4. Paka phethi Tsweledi	4. Makopanyi (go kopanya dipolelo)	4. Puopegelo melawana ya matshwao a puiso a puopegelo le mmuisano	4. Puopegelo melawana ya matshwao a puiso a puopegelo le mmuisano	4. Pakatlang Tsweledi	4. Poeletso Dibeke 2 -8 Dipopego tsa puo le melawana ta tirisano	4. Tirisano ya madiri

KGWEDITHARO 1	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10 LE 11
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG		Go tsaya dintlhathuto Ntsha le kakanyo, Sekao sa tekatlhaloganyo ya theetso	Kgobebele, ntsha, kakanyo, puo ya botshwantshi (dikapuo)	Kgobebele, ntsha, kakanyo, puo ya botshwantshi (dipaka)	Kagego ya lekwalo la botsalano/mmuisano	Kagego ya lekwalo la botsalano/ Mmuisano (dipaka)	Go kwala tlhamo (dipaka)	Go kwala tlhamo (dipaka le popego ya dipolelo)	Ditogamaano tsa go kwala le dikarolopuo	Dipaka
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA		Makwalodikgang, dimakasine https://qrgo.page.link/KU9d Ditlhanga tsa pono (Khathunu le phasalatso/ papatso https://qrgo.page.link/wVDy)	Makwalodikgang, dimakasine https://qrgo.page.link/KU9d	Sekao sa Tekatlhaloganyo ya theetso le sekao sa athikele ya tshedimosetso Dipampiri tsa diitlathobo tsa dingwaga tse di fetileng-tekatlhaloganyo	Setlhanga sa boanedi	Sekao sa tekatlhaloganyo ya theetso Leba dikao tsa tiro ya: SBA" https://qrgo.page.link/imZ9 dipotsottherisano	Didirisiwa tsa laeborari, inthanete/ensaetlope dia	Khathunu le phasalatso pampiri ya ngwaga o o fetileng https://qrgo.page.link/1aGT		Makwalo le a semmuso/ imeili (lekwalo la maranyane) (kopo/ngongorego) Dipampiri tsa diitlathobo tsa dingwaga tse di fetileng
TLHATHOBO	TLHATHOBO E E SA TLHOMAMANG TSEREGANYO	Teko ya motheo	Ditirwana tsa theetso le tsa go bua Ditirwana tsa tekatlhaloganyo Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana (di le mo tirisong)	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Ditirwana di le mo tirisong)	Kwala temana ya boikakanyetso/ tlhamo Tshekatsheko ya baanelwa /Ditirwana di le mo tirisong	Ditlhanga tsa tirisano: Lekwalo/mmuisano	Ditirwana tsa theetso le tsa go bua Ditirwana tsa tekatlhaloganyo Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana (di le mo tirisong)	Ditirwana tsa tekatlhaloganyo	Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana (di le mo tirisong)	Ditirwana tsa theetso le tsa go bua Ditirwana tsa tekatlhaloganyo Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana (di le mo tirisong)
	'SBA' TLHATHOBO E E TLHOMAMENG				TIRO 1 – Tekatlhaloganyo ya theetso (Maduo:10)		Tiro 2 Setlhanga se seleele sa Tirisano (Maduo 30)			Tiro 3 Teko e e kwalelwang ka fa tse ga tlhokomelo ya morutabana: Tekatlhaloganyo (20) Tshobokanyo (10) Tiriso ya Puo: (10) GOTLHE: 40

KGWEDITHARO 2	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10 LE 11
PPKT	1. Go reetsa le go bua 2. Go buisa le go lebelela 3. Go kwala le go thagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana									
DITLHOGO/ DIKGOPOLLO, DIKGONO LE BOLENG	1. Buisanang ka dikaelo: Mokgwa wa go fitlha kwa lefelong le le totobetseng	1. Tlhatlhobo ya mo sekolong (SBA) Tiro 4 Go bua go go ipaakanyeditsweng	1. Tlhatlhobo ya mo sekolong (SBA) Tiro 4 Go bua go go ipaakanyeditsweng	1. Puisano ka metlae e e fitlhelwang khathunung	1. Go baakanyetsa/ruta barutwana go neela puo e e sa ipaakanyediwang	1. Go buisa/lebelela puo	1. Tiro ya setlhopho go dirisiwa ditlhagiso tsa tshaeletsano ya Setswana (PPKTtsebe 26) go tihola maemo	1. Dipuisano tsa mo phaposing; Dikwalo tse di tshaeletsano	1. Go buisetsa godimo	POELETSO
	2. Puiso e e tseneletseng Tiro ya tshiamiso ya Teko 1 e e kwadiwang ka fa tase ga tshokomelo ya morutabana	2. Puiso e e tseneletseng Tekatthaloganyo:	2. Puiso e e tseneletseng Go wediwa ga Tekatthaloganyo	2. Puiso e e tseneletseng <u>Go rutiwa ga setlhangwaponono:</u> khathunu le go tshatlhoba didirisiwa tse di dirisiwang mo mntlaeng	2. Go buisetsa temogo tsenelelo Setlhangwa se se gwehang nthakemo/boitshwaro jwa maikutlo/diphopholetso go tswa go motswedi wa dikwalo kgotsa mofuta wa tshaeletsano sk. sepolotiki,	2. Puiso e e tseneletseng Tshobokanyo	2. Go buisetsa temogo tsenelelo	2. Puiso e e tseneletseng Tekatthaloganyo ya puiso	2. Tekatthaloganyo ya puiso (Tsweletso)	POELETSO
	Dikwalo: Poeletso ya diponagalo tsa mofutakwalo o o ithutilwang mo kgweditharong 1	Dikwalo: Puiso e e tseneletseng. Supa le go tshalosa poloto mo terameng/padi/kgangkhutshwe/botshwantshi mo lebokong le kamano ya tsona, Boanedi Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa se se buisiwang	Dikwalo: Terama/padi/kgangkhutshwe/poko Sekaseka poloto, badiragatsi/baanelwa, morero, maitshetlego, puo ya botshwantshi Ruta tlotlofoko e e amanang le setlhangwa Dipotso le dikarabo	Dikwalo: Itsise Asaenemente ya dikwalo TLHATHOBO YA MO SEKOLONG(SBA) TIRO 5	khathunu, phasalatso, pegelo ya maikutlo Dipapatso tse di dikarolontsi go tswa mo dimakasineng/makwalodikgang /thelebišene Dikwalo ASAENEMENTE TIRO 5	Dikwalo: Terama/padi/kgangkhutshwe/poko Sekaseka poloto, badiragatsi/baanelwa, morero, maitshetlego, puo ya botshwantshi Dipotso le dikarabo	Dikwalo: Terama/padi/kgangkhutshwe /poko Sekaseka poloto, badiragatsi/baanelwa, morero, maitshetlego, puo ya botshwantshi Dipotso le dikarabo	Dikwalo: Terama/padi/kgangkhutshwe/poko Sekaseka poloto, badiragatsi/baanelwa, morero, maitshetlego, puo ya botshwantshi Dipotso le dikarabo	Dikwalo: Terama/padi/kgangkhutshwe/poko Sekaseka poloto, badiragatsi/baanelwa, morero, maitshetlego, puo ya botshwantshi Dipotso le dikarabo	POELETSO
	3. Go kwala bukatsatsi Totisa Mogopol o mo dikgato tsa go kwala go dira paakanyetsoti Ro, Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tshotlha diphoso le go thagisa	3. Ditaello Go ruta diponagalo tsa nopolo le go dira tirwana Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tshotlha diphoso le go thagisa	3. Ditemana ka dibuka tse di tlhophilweng, dinaane kgotsa mainane sk. tshalosa moanelwa o bo o tshhegetsana, tshalosa lefelokgang le ditlamorago tsa lona, supa thitokgang le ditlamorago Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsana, go tseleganya, go tshotlha diphoso le go thagisa	3. Go kwala Tlhamo ya kanelo. Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsana, go tseleganya, go tshotlha diphoso le go thagisa	3. Tlhamo ya kanelo (Tsweletso)	3. Go ruta diponagalo tsa puo le go kwala Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsana, go tseleganya, go tshotlha diphoso le go thagisa	3. Go ruta diponagalo tsa go kwala thadiso le go e kwala	3. Go ruta diponagalo tsa go kwala molaetsakhutshwe wa mogala wa letheke Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsana, go tseleganya, go tshotlha diphoso le go thagisa	3. <u>Go ruta diponagalo tsa go kwala lekwalo la maranyane/imeili go bagwebi</u> Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsana, go tseleganya, go tshotlha diphoso le go thagisa	POELETSO

KGWEDITHARO 2	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10 LE 11
	4. Tiriso ya matlama Mafoko a a bontshang dikaelo, sekgala, tekatekano, jj	4. Dithuanyi di le mo tirisong	4. Makopanyi (sk gonne, le)	4. Dipuontsi tse di amanang le khathunu Diturwana tsa puo tse di ikaegileng ka khathunu	4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	4. Tira le tirwa	4. Puo ya botshwantshi le malepa a dipotso tse di sa batleng dikarabo tse di dirisediwang go gwetlha theetso le kgatlhegelo sk. tshwantshiso, poeletsomodumo, dipoeletso	4. Go dirisa matshwao a puiso	4. Go tseleganya go siamisa mopeleto le go tiriso ya matshwao a puiso	POELETSO
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG	Dikgono kgotsa ditogamaano tsa puiso Kitso ya kgangkhutsh we Tlotlofoko e e maleba.	Dikgono tsa puo	Dikgono kgotsa ditogamaano tsa go buisa le go reetsa Tlotlofoko e e maleba. Kitso ya morero/boanedi Diponagalo tsa poko	Mokgwa wa go kwala temana Tlotlofoko e maleba Kitso ya lokwalo lo lo tthaotsweng	Kitso ya temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo. O ka dirisa jang maano a (AIDA) Go ngoka, kgatlhegelo, galela, tiragatso	Kitso ya go tsamaisa kopano Tlotlofoko e maleba				
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Dikaedi tsa go ithuta: Weposaete ya thuto	Dikaedi tsa go ithuta: Weposaete ya thuto	Dikaedi tsa go ithuta: Weposaete ya thuto	Dikaedi tsa go ithuta: Weposaete ya thuto	Dikaedi tsa go ithuta: Weposaete ya thuto	Dikaedi tsa go ithuta: Weposaete ya thuto	Dikaedi tsa go ithuta: Weposaete ya thuto	Dikaedi tsa go ithuta: Weposaete ya thuto	Dikaedi tsa go ithuta: Weposaete ya thuto	Dikaedi tsa go ithuta: Weposaete ya thuto
TLHATHOBO	TLHATHOBO E E SA TLHOMAMANG TSELEGANYO	Dipampiri tsa go arabela dipotso tsa ditlhangwa	Tlathhobo ya puo e le mo tirisong	Dipuisano ka temogo e e tseneleteng ya tiriso ya puo	Setlhangwa sa tirisano se seleele	Kitso ya resipe/theo ya kapeo Mokgwa wa sala ditaello morago tsamaiso, jj.	Diturwana tsa go reetsa le go bua Diturwana tsa tekatlhaloganyo Diturwana tsa dipopego tsa puo (di le mo tirisong)	Diturwana tsa tekatlhaloganyo	Diturwana tsa dipopego tsa puo (di le mo tirisong)	
	SBA TLHATHOBO E E TLHOMAMENG		TIRO 4 Tiro ya molomo Puo e e ipaakanyeditsweng (20)	TIRO 4 Tiro ya molomo Puo e e ipaakanyeditsweng (20)		TIRO 5 Asaenemente ya dikwalo (Gotlhe: 35)				Ditlathhobo tsa bogare jwa ngwaga (Maduo: 150) Pampiri 1 – Puo mo tirisong (80) – Diura di le 2 Pampiri 2 – Dikwalo (70) – Diura di le 2,5

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOLEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 10 (KGWEDITHARO 3)

KGWEDITHARO 3	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10 LE 11
PPKT	1. Go reetsa le go bua 2. Go buisa le go lebelela 3. Go kwala le go thagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana									
DITLHOGO/ DIKGOPOLO, DIKGONO LE BOLENG	1. Poeletso ya Puišo e e ipaakanyeditšweng/Puo e e sa ipaakanyediwang	Dingangisano tse di ka ga/kgatlhanong le setlhogo	1. Tiro 7: Go buisa go go ipaakanyeditšweng/Puo e e sa ipaakanyediwang	1. Tiro 7: Go buisa go go ipaakanyeditšweng/Puo e e sa ipaakanyediwang	1. Tiro ya sethlopha fao barutwana ba thagisanang megopolo ya bona	Tiro ya sethlopha go dirišišwa dithagiso tša thaeletšano ya Setswana (PPKTtšebe 26) go tšhegetša ngangisano/ go thothleletša ba bangwe	1. Go reetsa terama ya seyašemoya/puo e e gatisitšweng/ botsayakarolo/tiragatšo ya go buisa	1. Dipuišano tša dithlopha: Tiragatšo Totiša mo segalong/rejšetara	1. Go buišetša monate le go feleletša sethalo kgotša mmapa wa thaloganyo go tšwa go sethangwa se se thophilweng	POELETšo
	Remedial work: Control Test 2	2. Buišetša tšhoboanyo: Go thathlobela tšhedimšetšo Puišo e e tšeneletšeng. Temana ya thaloso <u>Dikwalo:</u> Terama/padi/kgangkhutšwe /poko Sekaseka poloto, badiragatši/ baanelwa, morero, maitšetlego, puo ya botšwantšhi Dipotšo le dikarabo	Tiro 7 2. Go buišetša temogo tšenelelo. Sethangwa sa Thaloso Go buisa go go ipaakanyeditšweng/Puo e e sa ipaakanyediwang <u>Dikwalo:</u> Terama/padi/kgangkhutšwe /poko Sekaseka poloto, badiragatši/ baanelwa, morero, maitšetlego, puo ya botšwantšhi Dipotšo le dikarabo	2.Go buisa le Go lebelela: Go buišetša temogo Go buisa le Go lebelela: Go buišetša temogo <u>Dikwalo:</u> Terama/padi/kgangkhutšwe/ poko Sekaseka poloto, badiragatši/ baanelwa, morero, maitšetlego , puo ya botšwantšhi Dipotšo le dikarabo	2. Dithangwapono tše di bontšhang nthakemo, sk., setšwantšho, filimi, khathunu, le papatšo <u>Dikwalo:</u> Terama/padi/ kgangkhutšwe/ poko Sekaseka poloto, badiragatši/ baanelwa, morero, maitšetlego , puo ya botšwantšhi Dipotšo le dikarabo	2.Puišo ka tšenelelo: Go buišetša Tekatlhaloganyo <u>Dikwalo:</u> Terama/padi/ kgangkhutšwe /poko Sekaseka poloto, badiragatši/ baanelwa, Morero, maitšetlego, puo ya botšwantšhi Dipotšo le dikarabo	2.Tlotlofoko e e amanang le le sethangwa se se buišiwang Sethangwapono Khathunu <u>Dikwalo:</u> Terama/padi/ kgangkhutšwe /poko Sekaseka poloto, badiragatši/ baanelwa, morero, maitšetlego, puo ya botšwantšhi Dipotšo le dikarabo	.2. Sethangwapono Papatšo <u>Dikwalo:</u> Terama/padi/ kgangkhutšwe/poko Sekaseka poloto, badiragatši/ baanelwa, morero, maitšetlego, puo ya botšwantšhi Dipotšo le dikarabo	2.Puišo e e tšeneletšeng (tekatlhaloganyo) Sekaseka molaetša wa tekatlhaloganyo <u>Dikwalo:</u> Terama/padi/ kgangkhutšwe /poko Sekaseka poloto, badiragatši/ baanelwa, morero, maitšetlego, puo ya botšwantšhi Dipotšo le dikarabo	POELETšo
	3. Go kwala ditaelo ka ga go rarabolola kgotlhang	3. Kwala ngangisano: kwala dintlha tše di emelang kgotša tše di kgatlhanong le tšhitišinyo	3.Kwala ngangisano: kwala temana e e nang le dintlha tše di emelang bosupi jwa nthakemo	3. Go ruta sebopego sa tlhamo ya ngangisano, le go kwala tlhamo Totiša mogopolo mo Dikgato tša go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tša ntlha, go boeletša, go tšeleganya, go thothlha diphošo le go thagisa	3.Tlhamo ya ngangisano (Tšwelopele) Totiša mogopolo mo Dikgato tša go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tša ntlha, go boeletša, go tšeleganya, go thothlha diphošo le go thagisa	3. Poeletšo ya tlhamo ya kanelo le ya tlhamo ya thaloso	3. Tiro 3 Tlhamo	3. Go ruta diponagalo tša lekwalo la go kopa phatlhaatiro le go le kwala Totiša mogolo mo rejšetara, setaele; e lentšwe. Totiša mogopolo mo Dikgato tša go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tša ntlha, go boeletša, go tšeleganya, go thothlha diphošo le go thagisa	3. Go tlatsa foromo	POELETšo

KGWEDITHARO 3	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10 LE 11
	4. Popego ya temana Dipaka tsa madiri Tlotlofoko e e amanang le puiso ya temana	4.Malatodi (ditlhogo, megatlana le mmele) Makaelagongwe, Makwalwatshwano, madumatshwano, jj Popego ya polelo Dipaka tsa madiri Tlotlofoko e e amanang le ditlhanga tsa puiso Puo e e dirisiwang mo ditsamaiso tsa dingangisano sk. go ganela, tshitsinyo jj.	4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiritiso Poeletso ya tira le tirwa	4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Puo ya botshwantshi le malepa a dipotso tse di sa batleng dikarabo tse di dirisediawang go tshwara theetso le kgotlhelelo sk. tshwantshiso, poeletsomodum o, dipoletso	4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Boeletsa makopanyi Dikakaretso le go lebelela nthla e le nngwe Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala le tiragatso mo ditlathobong tsa bogare jwa ngwaga	4. Segalo, Lentswe, Tiriso ya makwalotshwano	4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Popego ya temana: polelo ya setlhogo le dintlha tsa tshegetso Dipaka tsa madiri Matlhaodi le matlhalosi Puo ya ditlhaloso	4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Dikhutshwafatso, matshwao a puiso, sk. Boalo, mokwalotlanyo, dikarolwana tsa mekgabisa jaaka tlhaeletsano ya pono, sk. mo taletsong e e tlhomameng Tlotlofoko e e amanang le ditlhanga sa puiso		POELETSO
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG		Kitso ya tsamaiso ya dingangisano	Kitso ya maano mangwe a motheo mo ditlhangweng tse di faraloganeng	Kitso ya maano mo ditlhangweng tse di faraloganeng Puo ya botshwantshi	Go gatelela ditlhaloso	Diponagalo tsa ditlhanga tsa dikwalo tse di farologaneng	Mokgwa wa go thagisa maikutlo	Dikarata tsa taletso		
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA		Dintlathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlathuto: Webosaete ya Thuto		
TLHATHOBO	TLHATHOBO E E SA TLHOMAMANG: TSELEGANYO			TIRO 7: Tiro ya molomo Puo e e sa ipakanyediwang (Maduo: 20)			TIRO 8: Go kwala: Setlhanga sa tirisano se seleele: (Mafoko 18 200): (Maduo: 30)			
	'SBA' TLHATHOBO E E TLHOMAMENG	"SBA "TIRO 7: Tiro ya molomo: Puo e e sa ipakanyedit sweng/ puo e e sa ipakanyedi wang (Maduo: 20)		"SBA "TIRO 8 Setlhanga sa tirisano se seleele						

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOLEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA MOPHATO 10 (KGWEDITHARO 4)

KGWEDITHARO 4	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8-10	
PPKT	1. Go reetsa le go bua 2. Go buisa le go lebelela 3. Go kwala le go tthagisa 4. Dipopego tsa puo le Melawana								
DITLHOGO/DIKGOPOLO, DIKGONO LE BOLENG	1. Go reetsa: sethangwa se se gatisitsweng kgotsa se se buisiwang ka tsenelelo go lemoga kgobelelo le go sekamela mo lethakoreng le le lengwe	1. Go reetsa: Go tsaya dintlhathuto Ikatiso ya tsamaiso Go reeletsa tatelano	1. Poeletso: Dipuisano tse di sa tthomamang tsa mo phaposing go ipaakanyetsa ditlhathobo	1. Poeletso: Dipuisano tse di sa tthomamang tsa mo phaposing go ipaakanyetsa ditlhathobo	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	TIRO 9: Tlhathobo ya bofelo jwa ngwaga Pampiri 1- 80 Pampiri 2- 70 Pampiri 3- 100 Pampiri 4- 50 (Tiro ya molomo) Maduo: 300
	2. Go buisetsa temogo e e tseneletseng ya puo sk puo ya sepolotiki, pegelo e e gobelelang Dintlha tsa puiso tsenelelo: Ke	2. Go buisetsa go go tseneletseng Go kwala tshobokanyo	2. Puiso e e tseneletseng ka ga setlhogo se se totobetseng: Tekatthaloganyo Bapisa rejisetara, setaele le lentswe Sethangwa sa dikwalo: Puiso e e tseneletseng	2. Puiso e e tseneletseng ka ga setlhogo se se totobetseng: Tekatthaloganyo Bapisa rejisetara, setaele le lentswe Sethangwa sa dikwalo: Puiso e e tseneletseng	2. Puiso e e tseneletseng Sethangwapono	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	
	3. Kwala lekwalo go bakgatiso Totisa mogopol o mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsoti ro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tthottha diphoso le go tthagisa Dipopego tsa p	3. Kwalela kgwebo e e rileng imeili go leboga ketleetsa	3. Go boeletsa le go kwala bukatsatsi	3. Poeletso ya sengwe le sengwe sa tthathobo ya bofelo jwa ngwaga	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	
	4. Poeletso Poeletso ya dipaka le malatodi, mabotsi	4. Poeletso Puopegelo le puosebui	4. Poeletso Tira le Tirwa	4. Tirwana ya go tseleganya sethangwa	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG	Kagego ya lekwalo la semmuso	Dintlhathuto/go kwala tshobokanyo/go kwala temana	Dintlhathuto/go kwala tshobokanyo/go kwala temana	Kagego ya makwalo a botsalano/semmuso					
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto					
TLHATHOBO	TLHATHOBO E E SA TLHOMAMANG TSEREGANYO	Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Lekwalo la botsalano	Ditirwana tsa go kwala tshobokanyo	Ditirwana tsa go kwala tshobokanyo	Ditirwana tsa Tekatthaloganyo Lekwalo la kakgolo				TIRO 9: Tlhathobo ya bofelo jwa ngwaga: Pampiri 1-80 Pampiri 2-70 Pampiri 3 100 Pampiri 4 (50) (Tiro ya molomo)
	SBA TLHATHOBO E E TLHOMAMENG								